



CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	18.03	13. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/13-63	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	FEB. 00:	

**The Movement for Changes in Montenegro**

Dalmatinska 130/d, 20000 Podgorica, Tel / Fax: 020/ 269 334; 269 336, 269 337;

www.promjene.org; mail: gzp@t-com.me

OD / FROM: **Veljko Vasiljević**

poslanik PzP&DF (MP, Movement for Changes & Democratic Front)

ZA / TO: **Skupština Crne Gore** (Parliament of Montenegro)

predsjedniku Skupštine g. Ranku Krivokapiću

Poštovani,
u skladu sa članom **187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore** dostavljam Vam poslaničko pitanje za Posebnu sjednicu Prvog redovnog (prolječnog) zasjedanja u 2013. godini, koja će početi u Podgorici, 20.03.2013.godine.

Moje poslaničko PITANJE br. 2. upućeno je
MINISTARSTVU FINANSIJA VLADE CRNE GORE n/r Ministru

Molim Vas da odgovorite koje je kontragarancije dobila Vlada Crne Gore da zaštiti državni budžet prilikom davanja garancija za kredite KAP-a kod Dojče, OTP i VTB banke, obzirom da se radi o akcionarskom društvu i pod kojim uslovima su date pomenute garancije.

U skladu sa članom 191 Poslovnika Skupštine CG, odgovor zahtijevam i u pisanoj formi.

S poštovanjem,
Veljko Vasiljević, poslanik DF u Skupštini CG 25. saziva

U Podgorici, 17. marta 2013.



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	25. 03	20 13. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/13-63/2	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 06-1243/1
Podgorica, 19.03.2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
- n/r Generalnog sekretara, gospodina Damira Davidovića -

Poštovani gospodine Davidoviću,

U vezi sa pitanjem poslanika, g-dina Veljka Vasiljevića, broj 00-61-2/13-63, od 18.03.2013. godine, upućeno Ministarstvu finansija, u prilogu Vam dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje.

S poštovanjem,



Pitanje:

"Molimo Vas da odgovorite koje je kontragarancije dobila Vlada Crne Gore da zaštiti državni budžet prilikom davanja garancija za kredit KAP-a kod Dojče, OTP i VTB banke, obzirom da se radi o akcionarskom društvu i pod kojim su uslovima date pomenute garancije?"

Odgovor:

Ugovorom o poravnanju zaključenom između, Države Crne Gore i državnih fondova, s jedne strane i CEAC Holdings Limited, En+ Group Limited, Kombinata Aluminijuma Podgorica A.D., Rudnika Boksita Nikšić A.D. Nikšić, u poglavlju „Dio B – Državne garancije“, definisana je obaveza izdavanje garancija za kreditne aranžmane KAP-a. Takođe, Ugovorom o paravanju (članovi 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1) gdje se navodi za koje će potrebe i aranžmane biti izdata državna garancija, definisano je da će se državne garancije izdati u formi i sadržini prihvatljivoj za zajmodavca.

Navedenim ugovorom utvrđeno je izdavanje garancija u iznosu do 135 miliona eura. U skladu sa predviđenim obavezama definisanim Ugovorom, zaključena su tri aranžmana, za koje su izdate državne garancije, i to: između KAP i OTP banke, u iznosu od 49,68 miliona eura, zatim KAP i VTB-a, u iznosu od 60 miliona eura, i Deutsche Bank i KAP, u iznosu od 22 miliona eura. Shodno zaključenim aranžmanima, ukupno je izdato garancija u iznosu od 131,68 miliona eura.

Aranžmanom između KAP i OTP banke, sredstva pomenutog kredita iskorišćena su za: reprogram duga koji KAP ima prema OTP/CKB, u iznosu od 21.68 mil. €; reprogram duga koji KAP ima prema Montenegro bonusu, a Montenegro bonus prema OTP/CKB, u iznosu od 3 mil. €; finansiranje socijalnog programa za tehnološki višak u KAP - u i Rudnici Boksita, u iznosu od 25 mil.€. Uslovima kredita predviđa se otplata kredita u periodu od 4 godine, sa grace periodom od 1 godine.

U pogledu aranžmana sa VTB-om, Vlada Crne Gore garantovala je za obaveze Kombinata aluminijuma Podgorica po osnovu Zajma A u skladu sa Ugovorom o izmjenama i dopunama u vezi sa ugovorom o srednjeročnom finansijskom aranžmanu od 11. aprila 2007. koji se odnosi na dugoročni kreditni aranžman do 235.000.000 US\$ (u daljem tekstu „Ugovor o izmjenama i dopunama“) potpisanim 14. jula 2010. godine između Kombinata aluminijuma Podgorica i VTB Austrija, u maksimalnom iznosu do 60,0 miliona eura. Kreditnim aranžmanom predviđena je otplata obaveza u iznosu od 20 miliona, u periodu od 3 godine, odnosno od 2014 – 2016. godina.

Kreditnim aranžmanom između KAP-a i DB, u iznosu do 22 miliona eura, bila je planirana otplata kredita u roku od 5 godina od datuma povlačenja sredstava, sa početkom otplate dvije godine nakon datuma povlačenja sredstava.

Kreditni aranžman za Deutsche Banke, iskorišten je za finansiranje obrtnih sredstava, dok su sredstva garantovana za aranžman sa VTB-om, od strane KAP-a iskorištena za vraćanje duga KAP-a prema Jugopetrolu (oko 5,3 miliona eura), Elektroprivredi Crne Gore (oko 3 miliona eura), prema Crnogorskoj komercijalnoj banci (oko 11,6 miliona eura), dok su oko 37,2 miliona eura potrošene za finansiranje obrtnog kapitala i investicija (prema podacima dostavljenim od KAP-a).

Izdatim garancijama za kreditne aranžmane KAP i Kreditora, uređena su međusobna prava i obaveze između Garanta i Kreditora. Garancijom je definisana obaveza Garanta da će bezuslovno i neopozivo platiti Zajmodavcima, na njihov prvi pismeni zahtjev koji dobije u definisanoj formi, odričući se svih prava na prigovor i odbranu bilo koje vrste, bilo koji iznos do maksimalnog iznosa utvrđenih obaveza, u slučaju da Zajmoprimac ne izmiri uredno svoje obaveze utvrđene kreditnim aranžmanima.

Ugovorom o poravnanju nije definisano izdavanje kontragarancija od strane KAP-a, za izdate garancije, već je regulisanje međusobnih prava i obaveza po osnovu izdatih garancija definisano poglavljem „C – Obaveze ugovornih strana“, član 10. Obezbjedenje za vraćanje zajmova od strane KAP-a i RNB-a, Ugovora o poravnanju.

U vezi sa gore navedenim, dostavljamo vam u produžetku, dio Ugovora o poravnanju koji se odnosi na definisanje obezbjeđenja u vezi izdatih garancija:

Dio C – Obaveze Ugovornih strana

10. Obezbjedenje za vraćanje zajmova od strane KAP-a i RNB-a

10.1 KAP i RBN će obešteti i nadoknaditi Državi CG svako plaćanje koje Država CG izvrši po bilo kojoj od Državnih garancija, tako što će platiti Državi CG iznos jednak iznosu plaćenom po bilo kojoj Državnoj garanciji.

10.2 CEAC ovim daje Državi CG u zalog sve svoje akcije u Društvima, a koje će kod njega ostati nakon potpisivanja Ugovora o izmjeni akcionara („Preostale akcije“) i bilo koje akcije u Društvima koje CEAC može steći kasnije, kao obezbjeđenje za zahtjeve za nadoknadu štete iz Člana 10.1 ovog Ugovora, za plaćanja penala /za neizvršenje/ (član 22 ovog Ugovora), dalje za ispunjenje pozitivnih i negativnih obaveza CEAC-a (član 20 i 21 ovog Ugovora) i za bilo koju nadoknadu štete Države CG („Zalog“).

10.3 Država CG će imati pravo na sticanje („Call“ opcija Države CG) svih akcija koje CEAC ima u Društvima, oslobođeno od svih troškova i na dan kada KAP dobije pismeno obavještenje kojim se od KAP-a zahtijeva plaćanje („Konfiskovane akcije“), ili na aktiviranje Zaloga ukoliko iznos koji Država CG plati u skladu sa bilo kojim ili svim Garancijama Države premaši iznos od EUR 40.000.000 (slovima: četrdeset miliona eura), a ovaj iznos ne bude plaćen od strane KAP-a i/ili RBN-a u roku od 14 (četrnaest) Kalendarskih dana od dana prijema ovakvog pismenog obavještenja kojim se zahtijeva plaćanje od KAP-a i/ili RBN-a. Zahtjev Države CG za nadoknadu štete biće umanjen za:

- a) nominalnu vrijednost Konfiskovanih akcija, ali ne veću od njihove tržišne vrijednosti, ako Država CG izvrši „Call“ opciju Države CG; ili
- b) sredstva ostvarena od prodaje založenih akcija trećem licu ili ako je ove akcije Država CG stekla po njihovoj Nominalnoj vrijednosti ali ne većoj od njihove tržišne vrijednosti, ukoliko Država CG iskoristi Zalog.

10.4 CEAC ovim prenosi Konfiskovane akcije Državi CG i Država CG prihvata taj prenos. Prenos Konfiskovanih akcija podliježe preduslovu da Država CG izvrši „Call“ opciju Države CG putem uručivanja pismenog obavještenja CEAC-u. CEAC i Država CG

će kao Aktivnost za zatvaranje ovog Ugovora potpisati sporazum u uslovnom prenosu Konfiskovanih akcija u skladu sa ovim članom i uslovni nalog Centralnoj depozitarnoj agenciji za izvršenje tog prenosa u onoj formi kako je dato u Aneksu 11 ovog Ugovora.

10.5 Ugovorne strane su ovim saglasne da sledeća prava i zabrane budu registrovane /upisane/ u Centralnu depozitarnu agenciju i da će upis istih predstavljati Završnu aktivnost – Zatvaranje:

(a) CEAC-u je zabranjeno da proda, prenese, da u zakup, ustupi ili na drugi način raspolaže bilo kojim iznosom akcija u Društvima nakon Zatvaranja;

(b) Zalog; i

(c) Saglasno upisu Zaloga u Registar zaloga Crne Gore i Centralnoj depozitarnoj agenciji, zabrana CEAC-u da optereti bilo koji i svaki iznos Preostalih akcija nakon Zatvaranja.

(a) do (c) pod zajedničkim nazivom u daljem tekstu "Upisano obezbeđenje/hartije od vrijednosti/ I".

10.6 Ugovorne strane ovim su saglasne da CEAC registruje Zalog u Registar zaloga Crne Gore („Upisano obezbeđenje II"). Upis predstavlja jednu od aktivnosti Zatvaranja.

10.7 Država CG će osloboditi Upisano obezbeđenje I i Upisano obezbeđenje II nakon zahtjeva u pismenoj formi od CEAC-a Državi CG čim se ispuni sledeće:


(a) Garancije Države budu neopozivo oslobođene u potpunosti i u formi koja je u potpunosti prihvatljiva za Državu CG; i

(b) Da je bilo koji/svaki iznos koji je Država CG platila po osnovu Državnih garancija, otplaćen u potpunosti od strane KAP-a ili RBN-a kako je primjenljivo; i

(c) Da je dokaz od strane CEAC-a o nastupanju ovih događaja dostavljen Državi CG na potpuno zadovoljstvo Države CG.

Obradio

Dragan Đermanović



Odobrio

Boris Bušković

